

Moja webTV – PPV korisnici

Pay-per-View je usluga koja omogućava jednokratno praćenje sadržaja (kao što su npr. nogometne/fudbalske utakmice Premijer Lige BiH) putem platforme Moja webTV.

Da biste koristili Pay-per-View uslugu, potrebno je da registrujete svoj korisnički račun, nakon čega ćete moći pristupiti aktivaciji/plaćanju događaja (utakmice) za koji ste registrovani.

Registracija

1. U internet pretraživač unesite <https://moj.bhtelecom.ba/>

Moj BH Telecom

BH Telecom korisnički servisi. Molimo da se prijavite ili registrujete kako bi mogli koristiti servise namijenjene za BH Telecom korisnike.

Prijava

Registracija

Moja webTV

Moja Web TV je internet TV usluga koja vam omogućava da omiljene sadržaje, TV i radio kanale pratite putem interneta gdje god se nalazite.

Moja webTV

Preuzmite Moj BH Telecom mobilnu aplikaciju



2. Izaberite „Registracija“ <https://moj.bhtelecom.ba/registracija>

Registracija novog korisnika

 <p>MOBILNI TELEFON sa brojem vašeg mobilnog telefona</p> <p>REGISTRACIJA</p>	 <p>FIKSNI TELEFON sa brojem vašeg fiksnog telefona</p> <p>REGISTRACIJA</p>	 <p>E-MAIL sa samoregistrirajućom e-mail adresom (tipa yahoo itd.)</p> <p>REGISTRACIJA</p>	 <p>INTERNET I MOJA TV sa xDSL korisničkim imenom</p> <p>REGISTRACIJA</p>
---	---	---	---

Registracija Moja webTV

TV gdje god se nalazite! Pratite omiljene sadržaje, TV i radio kanale putem interneta.

Aktiviraj uslugu

3. Izaberite opciju registracija „e-mail“ i ispunite sljedeću formu

Registracija novog korisnika - e-mail

1. Unesite podatke


Ime:

Prezime:

Email adresa:

Lozinka:

Potvrda lozinke:

Nisam robot  [Pravila o privatnosti - Ujedi](#)

Napomena: Sva polja su obavezna. Lozinka mora sadržavati minimalno 6 karaktera, te mora biti kombinacija velikih i malih slova i brojeva.

4. Na mail koji ste se prijavili tokom registracije dobit ćete poruku u kojoj se nalazi link za potvrdu registracije. Kliknite na link u poruci kako biste dovršili registraciju

BHTelecom

Potvrda registracije

Poštovani Ime,

da bi ste potvrdili registraciju, molimo kliknite na aktivacijski link ispod:

Ukoliko niste u mogućnosti kliknuti na link, možete kopirati i zalijepiti sljedeći link u svom browser-u:

<https://moj.bhtelecom.ba/registracija?registracija=H4zRDk9y82KB5SFbAq98hHA1CMI6g2b6VGrymVYSvw7kTWZTA0etEh6BI0bhIDhxRiyMbTKqNrKup8s2hftIA%3D%3D>

Vaš BHTelecom

5. Na stranici <https://moj.bhtelecom.ba/> se prijavite sa registrovanim podacima

6. U sekciji usluge izabrati opciju „Kupi Moja Web TV“

Moj BH Telecom

Dobrodošli na BH Telecom korisničke servise.





Moj BH Telecom	Moj Račun	Usluge	Imenik	Podrška
	<ul style="list-style-type: none">Promjena LozinkeDopuni korisnički profilPrijavi smetnju	<ul style="list-style-type: none">Kupi Ultra dopunuKupi Moja Web TVUltra Scratch Dopuna		

7. Izabrati jednu od ponuđenih opcija

- Moja Web TV Prepaid 30 dana
- Moja Web TV Prepaid 90 dana
- PPV kategorija 1 - praćenje događaja (utakmice) u realnom vremenu. Sadržaj je dostupan pola sata prije događaja (utakmice) i traje 180 minuta (3 sata).
- PPV kategorija 2 - praćenje događaja (utakmice) u realnom vremenu uz mogućnost naknadnog gledanja. Sadržaj je dostupan pola sata prije događaja (utakmice) i traje 24 sata od početka događaja (utakmice), uz mogućnost neograničenog broja ponovnih pregleda kupljenog sadržaja u naredna 24 sata, kao i uz dodatni bonus 5 dana korištenja Moja Web TV usluge.

Moja Web TV Pretplata

Ponuda

 <p>Moja Web TV Prepaid 30 dana CIJENA: 9.99 KM</p> <p>Aktiviraj prepaid servis Moja webTV u trajanju 30 dana.</p> <p>KUPI</p>	 <p>Moja Web TV Prepaid 90 dana CIJENA: 25.99 KM</p> <p>Aktiviraj prepaid servis Moja webTV u trajanju 90 dana.</p> <p>KUPI</p>	 <p>PREMIJER LIGA Bosne i Hercegovine 2022/2023 1. KOLO</p> <p>FK Sarajevo - FK Tuzla City PPV Live CIJENA: 1.99 KM</p> <p>Kupovinom ovog PPV eventa, usluga će se moći koristiti uspješno tek od 19:30, 10.08.2022. g., odnosno pola sata prije početka utakmice. Utakmica FK Sarajevo - FK Tuzla City / 10.08.2022. u 20:00 / 1.99 KM / Utakmica dostupna tokom live prijenosa.</p> <p>KUPI</p>	 <p>PREMIJER LIGA Bosne i Hercegovine 2022/2023 1. KOLO</p> <p>FK Sarajevo - FK Tuzla City PPV Live + 24H + bonus 5 dana WebTV usluge CIJENA: 3.99 KM</p> <p>Kupovinom ovog PPV eventa, usluga će se moći koristiti uspješno tek od 19:30, 10.08.2022. g., odnosno pola sata prije početka utakmice. Utakmica FK Sarajevo - FK Tuzla City / 10.08.2022. u 20:00 / 3.99 KM / Utakmica dostupna tokom live prijenosa i 24 sata poslije plus bonus korištenja WebTV usluge dodatnih 5 dana.</p> <p>KUPI</p>
---	--	---	---

8. Pristupili ste Monri sistemu sigurnog plaćanja. Popunite sve neophodne podatke kako biste izvršili uplatu za korištenje Moja webTV usluge za period koji ste prethodno odabrali.

Moja Web TV Pretplata

Podaci o pretplati

Za pretplatu na servis "FK Sarajevo - FK Tuzla City PPV Live" u iznosu 1.99 KM molimo unesite svoje podatke

BROJ KARTICE

**** * * * *

DATUM ISTEKA

MM/GG

CVV

Plati

Plaćanje omogućeno putem:



Plaćanje putem domaćih i stranih platnih kartica.

[Sigurnost plaćanja](#)



ŠTA JE CVV-KONTROLNI BROJ?

Prilikom plaćanja MasterCard, Maestro ili Visa karticama okrenite karticu i pogledajte okvir sa potpisom. U okviru trebate vidjeti cijeli 16-znamenkasti broj kartice ili samo posljednje četiri znamenke nakon čega slijedi poseban 3-znamenkasti kôd. Ako na Maestro kartici nije otisnut kontrolni broj, njegov upis nije obavezan.



9. Prilikom uplate na Monri sistemu dobit ćete poruku od Vaše banke koja sadrži 3D secure kod koji vam je neophodan za plaćanje. Kod koji ste dobili SMS porukom je potrebno unijeti u polje Jednokratna lozinka, a zatim odabrati dugme Dostavi da biste uspješno završili kupovinu usluge.

Primjer plaćanja koji je prikazan na slikama ispod jeste prilikom korištenja Raiffeisen Visa kartice. Procedura je ista i za bilo koju drugu banku.



10. Nakon uspješne registracije i uplate, bićete preusmjereni na Moja Web TV uslugu. Odaberite kanal koji želite gledati.

11. Unesite svoje korisničke podatke i pritisnite „Prijava“

 Moja webTV - prijava ×

Info! Niste prijavljeni na servis. Da pratite sve kanale potrebno je aktivirati servis (BH Telecom korisnici) ili se registrovati (korisnici van BH Telecom mreže). Za više informacija kliknite ovdje.

Prijava



NPOMENA 1: Može se izvršiti neograničen broj aktivacija događaja (utakmice) u toku jednog mjeseca (onoliko događaja/utakmica koliko ih bude u ponudi taj mjesec) i aktivacija svakog posebnog događaja (utakmice) se posebno naplaćuje

NAPOMENA 2: Za korisnike Pay-per-View usluge, pristup MY TV sadržaju (utakmici) se otvara pola sata prije zakazanog početka sadržaja (utakmice).